



MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

DIREKTORAT ZA MAKROEKONOMSKE I FISKALNE ANALIZE I PROJEKCIJE

MJESEČNI

MAKROEKONOMSKI IZVJEŠTAJ

FEBRUAR 2025



+ 0.9%

PROGNOZIRANI
RAST EKONOMIJE
EUROZONE U 2025.



+ 3.0%

RAST CRNOGORSKE
EKONOMIJE U 2024.



+ 2.8%

GODIŠNJA
INFLACIJA U
FEBRUARU



+ 3.5%

RAST PRIHODA
BUDŽETA U
JANUARU



+ 4.9%

RAST ZAPOSLENOSTI
U JANUARU 2025.



+ 41.8%

RAST NOVOODOBRENIH
KREDITA U JANUARU



+ 2.6%

GODIŠNJI RAST
SPOLJNOTRGOVINSKE
RAZMJENE U JANUARU



+ 22.6%

RAST NETO ZARADE
U JANUARU 2025.



Realni sektor i inflacija

Bruto domaći proizvod (BDP) je u 2024. prema preliminarnim kvartalnim podacima Monstata¹, iznosio 7.459,2 mil.€ i rastao je po realnoj stopi od 3,0%. U 2024. godini, najveći rast zabilježen je kod bruto investicija u osnovna sredstva (9,3%) i lične potrošnje domaćinstava (8,7%). Nakon rasta od 4,4% u prvom kvartalu koji je Crnu Goru pozicionirao među tri ekonomije sa najvećom stopom rasta u Evropi, stope rasta u narednim kvartalima su iznosile: 2,7%, 2,6% i 2,9% (druga najveća stopa rasta u regionu Zapadnog Balkana), respektivno. U januaru 2025, broj noćenja domaćih i stranih turista u kolektivnom smještaju iznosio je 73.867 i bilježi godišnji rast od 6,2%. Trgovina na malo i dalje pokazuje snažan rast prometa od 7,3% u januaru 2025, dok industrijska proizvodnja, usljed pada proizvodnje električne energije od 13,6%, u januaru bilježi pad od 3,7%, uz rast sektora vađenja ruda i kamena i prerađivačke industrije od 16,5% i 3,6%, respektivno. Godišnja inflacija u februaru 2025. je nepromijenjena u odnosu na januar (2,8%), a najveći doprinos rastu cijena u prva dva mjeseca su dale cijene u kategorijama 'Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva' (uticaj 0,72 p.p) i 'Restorani i hoteli' (uticaj 0,38 p.p).



Međunarodno okruženje

Prema makroekonomskim projekcijama Evropske centralne banke (ECB)², prosječna godišnja realna stopa rasta BDP-a Eurozone će iznositi 0,9% u 2025. godini, 1,2% u 2026. i 1,3% u 2027.

¹ [Uprava za statistiku Crne Gore - MONSTAT](#)

godini. U poređenju sa makroekonomskim projekcijama iz decembra 2024. godine, prognoza rasta BDP-a je revidirana naniže za 0,2 procentna poena za 2025. i 2026. godinu, dok je za 2027. godinu ostala nepromijenjena. Iako je inflacija porasla tokom prethodnih mjeseci, očekuje se da će usporiti tokom 2025. godine, a zatim opasti i zadržati se oko inflacionog targeta ECB od 2,0% od prvog kvartala 2026. godine. Očekuje se da će globalni realni ekonomski rast iznositi 3,4% u 2025. godini, kao i u 2024, dok će se blago smanjiti na 3,2% u 2026. i 2027. godini, pri čemu se očekuje i nastavak pada globalne inflacije tokom projektovanog perioda.



Zaposlenost i dohodak

Tržište rada nastavlja da bilježi povoljne trendove. Prosječni broj zaposlenih u januaru 2025. godine iznosio je 259,2 hiljade i povećan je 4,9% u odnosu na januar 2024. godine. Registrovana stopa nezaposlenosti ZZZCG u januaru 2025. iznosila je 10,7% (pad 2,7 p.p. na godišnjem nivou). Prosječna neto zarada za januar 2025. godine iznosila je 1004 eura i veća je 22,6% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Prosječna penzija u Crnoj Gori u januaru 2025. iznosila je 537,76 €, što predstavlja godišnji rast od 5,6%.



Fiskalni sektor

Prihodi budžeta u januaru 2025. godine iznosili su 156,2 mil.€, što je u odnosu na isti mjesec prethodne godine veće za 5,2 mil.€ ili 3,5%. Sve glavne kategorije prihoda

² [ECB staff macroeconomic projections for the euro area](#)

budžeta bilježe rast u odnosu na januar 2024. godine, dok su ukupni prihodi budžeta na nivou plana za ovaj mjesec. Porez na dobit pravnih lica u januaru 2025. godine bilježi porast naplate od 143,9%, porez na dohodak fizičkih lica 51,7%, porez na dodatu vrijednost 5,5% i akcize 4,9% u odnosu na isti mjesec 2024. godine. Izdaci budžeta su u januaru iznosili 154,2 mil.€ (1,9% procijenjenog BDP-a). U odnosu na isti mjesec prethodne godine, izdaci su veći 16,3 mil.€ ili 11,8% i dodatna potrošnja iskazana je u okviru potreba većeg izdvajanja troškova mandatornog karaktera. U odnosu na plan, izdaci su manji za 57,3 mil.€ (27,1%) i odraz su dinamike pristizanja obaveza u ovom periodu. U januaru 2025. godine, ostvaren je suficit budžeta u iznosu od 2,0 mil. € (0,03% procijenjenog BDP-a), što je za 57,3 mil.€ bolje ostvarenje od plana koji predviđa ostvarenje deficita od 55,3 mil.€.



Finansijski sektor

Prema podacima Centralne banke Crne Gore, neto profit crnogorskih banaka u januaru 2025. godine iznosio je 11,1 mil.€, što je 31,0% manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Ukupni krediti su na kraju januara 2025. godine iznosili 4.726,3 mil.€ i ostvarili su godišnji rast od 13,3%. Novoodobrene kredite su u prvom mjesecu 2025. godine iznosili 126,0 mil.€ (rast od 41,8% na godišnjem nivou), od čega su pozajmice privrede iznosile 60,0 mil.€ (rast 32,4% na godišnjem nivou), dok su građani pozajmili 64,9 mil.€ (rast 70,2% na godišnjem nivou). U januaru 2025. godine, ukupni depoziti su iznosili 5.714,2 mil.€ i zabilježili su rast na godišnjem nivou u iznosu od 5,9%. Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa


na novoodobrene kredite u januaru 2025. godine iznosila je 5,94% i bilježi pad od 0,93 p.p u odnosu na januar prethodne godine.



Spoljnotrgovinska razmjena i investicije


Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena u januaru 2025. iznosila je 282,5 mil.€ i bilježi rast od 2,6% u odnosu na januar 2024. Izvoz robe u vrijednosti od 43,3 mil.€ je smanjen za 6,4%, generisan padom izvoza mašina i transportnih uređaja za 9,8 mil.€ (pad 70,5%). Smanjenje izvoza djelimično je ublaženo godišnjim rastom izvoza mineralne rude boksita za 4,0 mil.€ (146,4%) i električne energije za 6,4 mil.€ (68,3%). Uvoz robe u vrijednosti od 239,2 mil.€ je porastao za 4,5%, opredijeljen rastom lične i investicione potrošnje. U strukturi uvoza, najviše su bili zastupljeni mašine i transportni uređaji 59,4 mil.€; prehrambeni proizvodi 45,1 mil.€ i industrijski proizvodi 34,0 mil.€. Neto priliv stranih direktnih investicija (SDI) u januaru 2025. godine, iznosio je 21,8 mil.€, što je za 62,9% manje u odnosu na januar 2024. godine (odražava samo mjesečnu dinamiku ukupnog priliva/odliva investicija). Ukupan priliv SDI iznosio je 56,3 mil.€, što predstavlja pad od 34,5% u odnosu na prošlu godinu. U strukturi vlasničkih ulaganja, investicije u kompanije i banke iznosile su 8,1 mil.€ (pad od 64,7%), dok su ulaganja u nekretnine iznosila 30,1 mil.€ (rast od 2,2%). Priliv SDI u formi interkompanijskog duga iznosio je 17,4 mil.€, što je za 45,4% manje nego u januaru prošle godine. Ukupan odliv SDI u januaru 2025. iznosio je 34,5 mil.€ što je za 26,7% više u odnosu na januar 2024. Najveće učešće u ukupnom prilivu SDI imale su Turska (7,5 mil.€), Srbija (7,4 mil.€) i Kipar (6,0 mil.€), što zajedno čini 37,1% ukupnog priliva SDI.

Grafik 1 Rast ekonomije u 2024. godini




...Realni rast BDP-a 3,0% u 2024...

Grafik 2 Inflacija, CPI, godišnja i mjesečna stopa %




...Godišnja inflacija u februaru 2,8%...

Grafik 3 Prihodi budžeta, januar 2024. i 2025, u mil.€




...U januaru ostvaren godišnji rast prihoda budžeta od 3,5%...

Grafik 4 Struktura stranih direktnih investicija, u %




...U januaru najviše stranih direktnih investicija iz Turske, Srbije i Kipra...

Grafik 5 Prosječna neto zarada (€), januar 2024 i 2025



...Rast prosječne neto zarade 22,6% u odnosu na januar prošle godine...

Grafik 6 Ukupni krediti i depoziti, u mil.€



...Rast ukupnih kredita i depozita od 13,3% i 5,9% u odnosu na januar 2024...